

**Prilog 2 ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA ZA PLASMANE I DEPOZITE ZA STANOVNIŠTVO
- STANDARDNA PONUDA -****Visina kamatnih stopa na kredite i depozite za klijente fizička lica****1. KREDITNI PROIZVODI****1.1. Gotovinski krediti****1.1.1. Gotovinski krediti za zaposlene**

Period otplate	Kamatna stopa (promjenljiva)
do 12 mjeseci	fiksna marža banke 4,50% na godišnjem nivou + šestomjesečni Euribor (NKS min 4,50%)
do 60 mjeseci	fiksna marža banke 4,50% na godišnjem nivou + šestomjesečni Euribor (NKS min 4,50%)
do 120 mjeseci	fiksna marža banke 5,00% na godišnjem nivou + šestomjesečni Euribor (NKS min 5,00%)

EKS je efektivna kamatna stopa u iznosu **od 5,85%** (RS/FBiH) za nenamjenski kredit (**5,60%** za zamjenski kredit) a izračunata je 05. u mjesecu, dospijeće anuiteta 01. u mjesecu, na bazi iznosa 50.000,00 KM i maksimalnog roka kredita, nominalne kamatne stope 5,00% i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

Period otplate	Kamatna stopa (fiksna)
do 12 mjeseci	4,49% fiksna na godišnjem nivou
do 60 mjeseci	5,99% fiksna na godišnjem nivou
do 120 mjeseci	6,99% fiksna na godišnjem nivou

EKS je efektivna kamatna stopa u iznosu **od 7,96%** (RS/FBiH) za nenamjenski kredit (**7,74%** za zamjenski kredit) a izračunata je 05. u mjesecu, dospijeće anuiteta 01. u mjesecu, na bazi iznosa 50.000,00 KM i maksimalnog roka kredita, nominalne kamatne stope 6,99% i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

1.1.2. Gotovinski krediti za penzionere (sa polisom osiguranja/sa jemcem ili sudužnikom)

Period otplate	Kamatna stopa (fiksna)
do 12 mjeseci	8,00% fiksna na godišnjem nivou
do 60 mjeseci	8,00% fiksna na godišnjem nivou
do 84 mjeseca	9,00% fiksna na godišnjem nivou

EKS je efektivna kamatna stopa u iznosu **od 12,80%** (RS/FBiH) za penzionerske kredite sa polisom osiguranja, a izračunata je 05. u mjesecu, dospijeće anuiteta 01. u mjesecu, na bazi iznosa 10.000,00 KM i maksimalnog roka kredita, nominalne kamatne stope 9,00% i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

1.2. Lombardni krediti

Period otplate	Kamatna stopa (fiksna)
Nema ograničenja	marža 1,95% na godišnjem nivou

EKS je efektivna kamatna stopa u iznosu **od 2,17%**, a izračunata je 05. u mjesecu, dospijeće anuiteta 01. u mjesecu, za iznos kredita 50.000 KM i rok otplate 120 mjeseci, nominalnu kamatnu stopu sa pripadajućim naknadama i svim drugim poznatim troškovima koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

1.3. Robni kredit za kreditiranje kupovine robe u privrednom društvu MG MIND d.o.o. Mrkonjić Grad

Period otplate	Kamatna stopa
do 12 mjeseci	4,99% fiksna na godišnjem nivou
od 13 do 60 mjeseci	5,99% fiksna na godišnjem nivou

EKS je efektivna kamatna stopa u iznosu **od 6,81%**, a izračunata je 05. u mjesecu, dospijeće anuiteta 01. u mjesecu, za iznos kredita 10.000 KM i rok otplate 60 mjeseci, nominalnu kamatnu stopu sa pripadajućim naknadama i svim drugim poznatim troškovima koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

1.4. Stambeni krediti

1.4.1. Stambeni krediti iz sredstava Banke

Period otplate	Kamatna stopa
do 120 mjeseci	4,99% fiksna na godišnjem nivou
od 121 do 300 mjeseci	prvih 7 godina fiksna kamatna stopa 4,49% na godišnjem nivou, a poslije fiksna marža banke 4,49% + šestomjesečni Euribor (NKS min 4,49%, max 8,99%)

EKS je efektivna kamatna stopa u iznosu **od 6,58%** (RS/FBiH) za kupovinu nekretnine (**od 6,53%** za zamjenski kredit za refinansiranje stambenog kredita) a računala se 05. u mjesecu, dospijeće anuiteta 01. u mjesecu, na bazi iznosa 100.000,00 KM i maksimalnog roka kredita, nominalne kamatne stope 4,49% i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

1.4.2. Stambeni krediti iz sredstava IRB RS

Grupa	Kamatna stopa
Grupa mladi bračni parovi:	1,8% + 2,04% – umanjenje 1,2pp = 2,64% na godišnjem nivou
Beneficirana grupa:	1,8% + 2,04% – umanjenje 0,6pp = 3,24% na godišnjem nivou
Grupa I:	1,8% + 2,04% – umanjenje 0,2pp = 3,64% na godišnjem nivou
Opšta grupa:	1,8% + 2,04% = 3,84% na godišnjem nivou

EKS iznosi **od 2,79% do 4,03%** i obračunao se 05. u mjesecu na bazi iznosa kredita 150.000 KM, roka otplate 25 godina, nominalne kamatne stope i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

1.5. Hipotekarni krediti

Period otplate	Kamatna stopa
do 120 mjeseci	fiksna kamatna stopa 5,49% na godišnjem nivou
od 121 do 240 mjeseci	Prvih 10 godina fiksna kamatna stopa 5,49% na godišnjem nivou, a poslije fiksna marža banke 5,49% + šestomjesečni Euribor (NKS min 5,49%, max 8,99%)

EKS iznosi **od 6,69% (RS/FBiH)** a računala se 05. u mjesecu, dospijeće anuiteta 01. u mjesecu, na bazi iznosa 100.000,00 KM i maksimalnog roka kredita, nominalne kamatne stope 5,49% i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

EKS za kredit sa slobodnom otplatom iznosi **od 9,51% (RS/FBiH)** a računala se 05. u mjesecu, dospijeće glavnice na isteku, na bazi iznosa 100.000,00 KM roka kredita 12 mjeseci, **nominalne kamatne stope 5,49%** i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

1.6. Poljoprivredni krediti

1.6.1. Poljoprivredni krediti iz sredstava Banke

Period otplate	Kamatna stopa
do 120 mjeseci	7,99% fiksna na godišnjem nivou
	<u>Kredit za kooperantne privrednog društva Mlijekoprodukt DOO Kozarska Dubica, (broj Odluke: 01-KU-I-R-04-d/20 od 18.02.2020. godine):</u> 7,99% fiksna na godišnjem nivou

EKS za poljoprivredni kredit iznosi **od 8,89%**, a računala se 05. u mjesecu, dospijeće anuiteta 01. u mjesecu, na bazi iznosa 100.000,00 KM i maksimalnog roka otplate 120 mjeseci, uz nominalnu kamatnu stopu 7,99% i sve druge poznate naknade i troškove koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

1.6.2. Mikrobiznis u poljoprivredi iz sredstava IRB RS

Period otplate	Kamatna stopa
do 120 mjeseca	šestomjesečni Euribor – 2,0% (minimalno 1,5% (maksimalno ne može biti veće od 2,6%)) + 3,4% = NKS minimalno 4,90% na godišnjem nivou

EKS iznosi **5,45%**, na bazi iznosa kredita 50.000 KM, maksimalnog roka otplate, nominalne kamatne stope i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

1.6.3. Poljoprivredni krediti sa garancijom Garantnog fonda

Period otplate	Kamatna stopa
do 84 mjeseca	4,75% na godišnjem nivou

EKS od 5,04%, a računala se 05. u mjesecu, dospijeće anuiteta 01. u mjesecu, za maksimalni iznos kredita i maksimalni rok otplate, nominalnu kamatnu stopu 4,75% i sve druge poznate naknade i troškove koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

1.7. Zamjenski krediti za reprogramiranje/refinansiranje nekvalitetnih kredita

Period otplate	Kamatna stopa
do 240 mjeseci	8,00% fiksna na godišnjem nivou

EKS iznosi od 8,30% na bazi iznosa kredita 50.000 KM, roka otplate 20 godina, nominalne kamatne stope (NKS 8%) i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita.

1.8. Dozvoljeno prekoračenje računa

Grupa	Kamatna stopa
Zaposleni	13,95% na godišnjem nivou (1,16% mjesečna) / EKS 15,64%
Penzioneri	12,99% na godišnjem nivou (1,08% mjesečna) / EKS 16,92%
Način plaćanja kamate	Mjesečno na iskorišteni iznos dozvoljenog prekoračenja računa

1.9. Kreditne kartice

Naziv kartice	Kamatna stopa
VISA Gold kreditna	12,99% na godišnjem nivou (1,08% mjesečna) / EKS 13,26%
Mastercard World kreditna	13,50% na godišnjem nivou (1,12% mjesečna) / EKS 15,18%

2. DEPOZITNI PROIZVODI

2.1. Klasična oročena štednja

ROČNOST i kamatni razredi	KM/EUR NKS= EKS*	USD NKS = EKS*	Ostale valute NKS = EKS*
Oročeni štedni ulozi 6 mjeseci	0,30%	0,20%	0,05%
Oročeni štedni ulozi 12 mjeseci	0,60%	0,20%	0,05%
Oročeni štedni ulozi 13 mjeseci	0,70%	0,20%	0,05%
Oročeni štedni ulozi 18 mjeseci	1,30%	0,50%	0,05%
Oročeni štedni ulozi 24 mjeseca	1,50%	0,90%	0,10%
Oročeni štedni ulozi 36 mjeseci i više	1,80%	1,20%	0,10%

EKS je iskazana u slučaju pripisa kamate na isteku oročenja. Na visinu EKS utiče način pripisa kamate koji klijent izabere.*

2.2. Slobodna štednja

ROČNOST	NKS = EKS (KM/EUR)	NKS ostale valute
13 mjeseci	0,60%	0,00%

2.3. Dječija štednja

ROČNOST i kamatni razredi	NKS (KM/EUR)	BONUS	EKS
6 mjeseci	0,30%	10,00%	0,30%
12 mjeseci	0,60%	10,00%	0,67%
18 mjeseci	1,20%	10,00%	1,31%
24 mjeseci	1,50%	10,00%	1,65%
36 mjeseci	1,80%	10,00%	1,98%
60 mjeseci	1,90%	10,00%	2,08%
120 mjeseci	2,00%	10,00%	2,18%

2.4. Namjenski depozit (kamatonosni)

ROČNOST i kamatni razredi	KM/EUR NKS	USD NKS	Ostale valute NKS
Oročeni štedni ulozi 6 mjeseci	0,30%	0,20%	0,05%
Oročeni štedni ulozi 12 mjeseci	0,60%	0,20%	0,05%
Oročeni štedni ulozi 13 mjeseci	0,70%	0,20%	0,05%
Oročeni štedni ulozi 18 mjeseci	1,20%	0,50%	0,05%
Oročeni štedni ulozi 24 mjeseci	1,50%	na upit	0,10%
Oročeni štedni ulozi 36 i više mjeseci	1,80%	na upit	0,10%

Odluka o kamatnim stopama za plasmane i depozite za stanovništvo je u primjeni od 15.01.2025. godine.